



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/25-2893/2

Podgorica, 16.04.2025.godine

Za: MINISTARSTVO ODBRANE, Jovana Tomaševića 29, Podgorica

gospodinu, Draganu Krapoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

Veza: Vaš akt br. 12-040/25-1147 od 10.02.2025. godine

Poštovani gospodine Krapoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Kako se navodi u dopisu, predloženi Zakon odnosi se na preciziranju nadležnosti ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, kao i poslova koje vrši Generalštab Vojske, poboljšanje popunjenosti jedinica vojske putem pojednostavljenja postupka prijema u službi u Vojsci Crne Gore, postavljanje i unapređenje profesionalnih vojnih lica, uvođenje novog stanja, preciziranje djelatnosti vršioca dužnosti i prava profesionalnih vojnih lica, usaglašavanje ovlašćenja pripadnika vojne policije sa policijskim ovlašćenjima, trajanje službe u Vojsci, kao i pravno-tehničkog poboljšanje važećeg Zakona o Vojsci Crne Gore.

Uvidom u tekst Izvještaja o analizi uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog Predloga nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore za 2025. godinu u odnosu na važeći zakon.

Razmatrajući dostavljeni tekst Predloga zakona utvrđeno je da je u članu 56 propisana mogućnost da Ministarstvo odbrane, u cilju prijema u službu u Vojsku, pored studenata stipendira i srednjoškolce. S tim u vezi, ukazujemo na potrebu da se plan stipendiranja učenika i studenata koje Ministarstvo odbrane sprovodi, u cilju prijema u službu u Vojsku, uskladi sa raspoloživim sredstvima utvrđenim godišnjim zakonom o budžetu. Smatramo da je prilikom izrade i realizacije navedenog plana neophodno voditi računa o okvirima odobrenih budžetskih sredstava Ministarstvu odbrane.

Pored navedenog, utvrđeno je da se članom 64 definiše da licu u službi u Vojsci koje je upućeno na usavršavanje, obuku ili vojnu vježbu pripada naknada za usavršavanje, odnosno obuku ili vježbu kao i druge naknade u vezi sa usavršavanjem, obukom ili vojnom vježbom, te da visinu naknada, kriterijume i način isplate propisuje Ministarstvo odbrane. Međutim, ukazujemo da pojam 'druge naknade' nije preciziran, što može dovesti do različitih tumačenja prilikom primjene ove odredbe.

Imajući u vidu da se radi o naknadama koje mogu imati finansijske implikacije na budžet, smatramo da bi propis koji donosi Ministarstvo odbrane, a kojim se uređuju visina naknada, kriterijumi i način isplate, trebalo da se donosi uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Nadalje, razmatrajući dostavljeni tekst Predloga zakona, utvrđeno je da se dodaje novi član 187a, kojim se propisuje mogućnost rješavanja stambenih potreba oficira, podoficira i civilnih lica putem odgovarajućeg programa koji donosi Ministarstvo odbrane. S tim u vezi, ukazujemo na potrebu da se u član 187a dodati novi stav 6, kojim bi se preciziralo da se sve aktivnosti koje proizilaze iz ovog člana, a koje imaju finansijske implikacije, realizuju uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija, te predlaže da stav 6 glasi: „Aktivnosti iz st. 1 do 5 ovog člana sprovode se uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.“

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, napominje da će predlozi navedenih aktivnosti, kao i ostalih aktivnosti iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore, koje se tiču pokretanje predloga za izradu ili izmjenu pravnih okvira, a koji mogu imati fiskalni uticaj na budžet države, biti predmet posebnog razmatranja. Dodatno, ukazujemo na neophodnost da sve obaveze, koje mogu proistići donošenjem podzakonskih akata, a koje se odnose na obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore, budu usklađene sa sredstvima koja se planiraju godišnjim zakonom o budžetu.

Imajući u vidu prethodno navedeno, ukazujemo da je Predlog zakona, nakon izvršenih korekcija, u skladu sa sugestijama, potrebno dostaviti Ministarstvu finansija na mišljenje.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković



PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE

Član 1

U Zakonu o Vojsci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 51/17 i 34/19) u članu 4 stav 2 riječ „Ministarstva.“ zamjenjuje se riječima: „organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).“.

U stavu 3 riječi: „organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo),“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu.“.

Član 2

U članu 9 stav 2 riječ „specijalnost,“ briše se, a riječi: „smjera, odsjeka obrazovanja ili specijalnosti,“ zamjenjuju se riječima: „smjera ili studijskog programa.“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ugovor iz stava 1 ovog člana obavezno se raskida u slučaju izricanja dvije disciplinske mjere u toku jedne kalendarske godine, utvrđivanjem da postoje bezbjednosne smetnje propisane aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 3

U članu 22 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i čuvanje ugleda Ministarstva i Vojske i dostojanstva lica u službi u Vojsci i građana.“.

Član 4

U članu 26 stav 1 tačka 4 poslije riječi „vojnike“ dodaju se riječi: „po ugovoru“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Činove za kadete, uslovi i način dodjele činova i izgled oznaka kojima se obilježavaju ti činovi propisuje Ministarstvo.“

Član 5

Član 26a briše se.

Član 6

U članu 29 stav 1 poslije riječi: „opis poslova formacijskog, odnosno radnog mjesta“ dodaju se zarez i riječi: „mjesto službovanja“.

U stavu 2 riječi: „raspoređuju, odnosno imenuju“ zamjenjuju se riječima: „odnosno raspoređuju“.

Član 7

Član 31 mijenja se i glasi:

„O materijalnom zbrinjavanju i opremanju Vojske stara se Ministarstvo.

Materijalno zbrinjavanje i opremanje Vojske iz stava 1 ovog člana obuhvata:

1) modernizaciju, nabavku i održavanje naoružanja i vojne opreme;

- 2) obezbjeđenje materijalnih sredstava i potrebnih rezervi;
- 3) ishranu i smještaj;
- 4) transport ljudi i sredstava;
- 5) uništavanje naoružanja i ubojnih sredstava;
- 6) zaštitu životne sredine i zaštitu i zdravlje na radu;
- 7) organizovanje zdravstvene zaštite i vojnog saniteta;
- 8) vođenje registra brodova (flotna lista) i kategorizaciju brodova;
- 9) metrologiju.

Transport ljudi i sredstava iz stava 2 tačka 4 ovog člana i uništavanje naoružanja i ubojnih sredstava iz stava 2 tačka 5 ovog člana vrši se u skladu sa internim aktom Ministarstva.

Bliži sadržaj poslova iz stava 2 tač. 2, 3, 7 i 9 ovog člana i način njihovog vršenja, bliži sadržaj i način vršenja poslova zaštite i zdravlja na radu, kao i sadržaj i način vođenja registra brodova (flotna lista) i kategorizaciju brodova iz stava 2 tačka 8 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 8

U članu 33 stav 2 mijenja se i glasi:

„Dane vidova Vojske propisuje Ministarstvo.“

Član 9

Član 34 mijenja se i glasi:

„Znak Vojske i drugi znakovi

Član 34

Znak Vojske i druge znakove u Vojsci propisuje Ministarstvo.

Znakovi iz stava 1 ovog člana mogu sadržati oznake državne pripadnosti u vidu Grba Crne Gore ili zastave Crne Gore.“

Član 10

Član 38 mijenja se i glasi:

„Ministar:

- 1) obezbjeđuje izvršavanje odluka Savjeta o komandovanju Vojskom;
- 2) donosi odluke o upotrebi Vojske u drugim aktivnostima u zemlji;
- 3) odlučuje o prijemu u službu, prestanku službe i o drugim pravima i obavezama lica u službi u Vojsci, u vezi sa službom u Vojsci;
- 4) unapređuje, postavlja, razrješava i udaljava od dužnosti podoficire, odnosno podoficire po ugovoru postavljene na formacijska mjesta u Ministarstvu, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu i diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore u inostranstvu ili komandama Sjevernoatlantskog saveza, štabovima, školama, centrima izvrsnosti i drugim radnim tijelima i agencijama Sjevernoatlantskog saveza i u drugim međunarodnim organizacijama, centrima izvrsnosti, institutima, školama i slično, koje nemaju sjedište na teritoriji Crne Gore, na predlog načelnika Generalštaba;
- 5) dodjeljuje činove kadetima i odlučuje o pravima i obavezama kadeta;
- 6) odlučuje o pravima i obavezama stipendista;
- 7) predlaže Savjetu postavljenje i razrješjenje načelnika Generalštaba;

8) predlaže Savjetu unapređivanje, postavljenje i razrješenje oficira i oficira po ugovoru;

9) proizvodi u početne činove podoficire, podoficire po ugovoru i rezervne podoficire;

10) predlaže Savjetu postavljenje i razrješenje oficira za vojno-diplomatskog predstavnika;

11) predlaže Predsjedniku Crne Gore dodjeljivanje odlikovanja licima u službi u Vojsci;

12) određuje vršioce dužnosti za formacijska mjesta oficira, oficira po ugovoru, podoficira i podoficira po ugovoru u Ministarstvu, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu, odnosno vršioce dužnosti oficira i oficira po ugovoru od čina potpukovnika - kapetana fregate (OF4) do čina general-pukovnika - admirala (OF9) za formacijska mjesta u Vojsci;

13) udaljava od dužnosti oficire i oficire po ugovoru;

14) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

U izvršavanju poslova iz stava 1 ovog člana ministar donosi pisani akt.

Ministar može ovlastiti drugo lice da odlučuje o pravima i obavezama iz stava 1 tač. 3, 5, 6, 8 i 12 ovog člana.

Ovlašćenje iz stava 3 ovog člana može biti vremenski i po obimu ograničeno.

Protiv akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz stava 1 tač. 3, 4, 5, 12 i 13 ovog člana može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.

Izuzetno od stava 5 ovog člana protiv rješenja o prestanku službe u Vojsci iz razloga iz člana 145 stav 1 tačke 5b žalba nije dozvoljena.

Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba protiv akata iz stava 5 ovog člana ne odlaže izvršenje.

Član 11

U članu 39 stav 2 poslije tačke 18 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

„18a) učešće u uništavanju naoružanja i ubojnih sredstava;

18b) učešće u organizaciji transporta ljudi i sredstava;

18v) zaštitu od požara;

18g) obilježavanje vojnih vozila;“.

U tački 21 riječ „održavanje“ zamjenjuje se riječima: „modernizaciju i održavanje“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Ocjenjivanje borbene spremnosti iz stava 2 tačka 1 ovog člana, zaštita od požara iz stava 2 tačka 18v ovog člana, obilježavanje vojnih vozila iz stava 2 tačka 18g ovog člana, modernizacija i održavanje naoružanja i vojne opreme iz stava 2 tačka 21 ovog člana vrši se u skladu sa internim aktom Ministarstva.“

Član 12

U članu 40 stav 5 tačka 2 poslije riječi „podoficire“ dodaju se riječi: „i podoficire po ugovoru“, a riječi: „al. 1, 3, 4 i 5“ zamjenjuju se riječima: „alineja 1 i al. 3 do 6“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) određuje vršioce dužnosti oficira i oficira po ugovoru do čina majora - kapetana korvete (OF3), podoficira i podoficira po ugovoru za formacijska mjesta u Vojsci;“.

U tački 4 riječi: „al. 1, 3, 4 i 5“ zamjenjuju se riječima: „alineja 1 i al. 3 do 6“.

U stavu 7 riječi: „st. 1, 5 i 6“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 6 i 7“.

U st. 8 i 9 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“.

Član 13

U članu 46 stav 1 poslije riječi: „jedinica Vojske“ stavlja se tačka, a riječi: „u slučaju ugroženosti ili procjene da može doći do ugroženosti pripadnika Vojske i objekata koje koristi Ministarstvo, odnosno Vojska.“ brišu se.

Član 14

U članu 47 stav 1 tačka 6 poslije riječi: „polne slobode“ zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.

Na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „a kandidati za prijem u muzičku službu Vojske moraju uspješno da prođu i audiciju koju sprovodi komisija koju obrazuje načelnik Generalštaba.“

Poslije stava 2 ovog člana dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana lice koje se po prvi put prima u službu u Vojsci za vojnika po ugovoru mora ispunjavati uslove iz stava 1 tač. 1 do 9 i stava 2 ovog člana.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Utvrdjivanje ispunjenosti uslova u pogledu zdravstvene sposobnosti iz stava 1 tačka 3 ovog člana vrši vojno-ljekarska komisija koju obrazuje ministar (u daljem tekstu: vojno-ljekarska komisija), a u pogledu psihološke sposobnosti iz stava 1 tačka 3 ovog člana psiholog koji je lice u službi u Vojsci.“

Član 15

U članu 48 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: „i posebne uslove u skladu sa zahtjevima vojne akademije.“.

Član 16

U članu 49 stav 2 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, prijem u službu u Vojsci za vojnika po ugovoru vrši se bez javnog oglasa.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Javni i interni oglas iz st. 1 i 2 ovog člana sprovodi se u skladu sa metodologijom koju utvrđuje Ministarstvo.“

U stavu 4 riječi: „oficira, podoficira,“ zamjenjuju se riječima: „oficira, oficira po ugovoru, podoficira, podoficira po ugovoru,“.

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Kadet, odnosno stipendista, po završetku obrazovanja, prima se u službu u Vojsci bez javnog oglasa ako ispunjava uslove iz člana 47 stav 1 tač. 1, 3, 4, 6, 7, 8 i 10 ovog zakona.“

U stavu 7 riječi: „pukovnika (OF5).“ zamjenjuju se riječima: „majora (OF3), a lice kome je prestala služba u Vojsci, može se ponovo primiti u službu u činu koji je stekao prije prestanka službe u Vojsci.“.

Stav 8 mijenja se i glasi:

„Nakon prijema u službu u Vojsci, lica iz st. 2, 4 i 5 ovog člana i stipendista upućuju se na vojnu obuku, a kadeti na obuku za osposobljavanje za početnu dužnost.“

Stav 10 mijenja se i glasi:

„Način prijema lica iz st. 1, 2 i 3 ovog člana i izbora kadeta, sadržaj i način povlačenja oglasa iz st. 1 i 3 ovog člana, kao i bliže uslove za određivanje čina za lica iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Dosadašnji st. 4 do 10 postaju st. 5 do 11.

Član 17

Poslije člana 49 dodaje se novi član koji glasi:

„Bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci

Član 49a

Postojanje bezbjednosnih smetnji propisanih aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona utvrđuje se bezbjednosnom provjerom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vojno-obavještajni i bezbjednosni poslovi.

Zahtjev za vršenje bezbjednosne provjere podnosi organizaciona jedinica Ministarstva koja vrši poslove upravljanja ljudskim resursima, za kandidate za prijem u službu u Vojsci, za vojnike po ugovoru nakon potpisivanja prvog ugovora o službi u Vojsci i kandidate za izbor kadeta, odnosno stipendista za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove iz člana 47 stav 1 tač. 1 do 9 ovog zakona, kao i za kadete i stipendiste prije prijema u službu u Vojsci.

Zahtjev za vršenje bezbjednosne provjere za kadeta, odnosno stipendistu, podnosi se šest mjeseci prije završetka obrazovanja.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, zahtjev za vršenje bezbjednosne provjere za stipendistu koji se školuje za IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja podnosi se kad to lice navrší 18 godina života.

O postojanju bezbjednosnih smetnji Ministarstvo nije dužno da obavještava lica iz stava 2 ovog člana.“

Član 18

U članu 50 stav 2 mijenja se i glasi:

„Ugovor iz stava 1 ovog člana sa licem koje se prvi put prima u službu u Vojsci zaključuje se na period od jedne godine, a ako to potrebe službe zahtijevaju, taj ugovor može se više puta produžavati na period do pet godina.“

Stav 3 briše se.

U stavu 4 riječi: „25 godina“ zamjenjuju se riječima:

„30 godina života na dan prijema u Vojsku.“

Stav 7 briše se.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5, a st. 8 i 9 postaju st. 6 i 7.

Član 19

U članu 52 stav 1 tačka 3 poslije riječi „obrazovanja“ stavlja se tačka, a riječi: „ili IV nivo kvalifikacije.“ brišu se.

Član 20

U članu 54 stav 1 poslije riječi „obrazovanje“ dodaju se riječi: „ili je završilo odgovarajuće usavršavanje“.

U stavu 7 riječi: „stav 9“ zamjenjuju se riječima: „stav 10“.

U stavu 10 riječi: „pukovnika - kapetana bojnog broda (OF5),“ zamjenjuju se riječima: „majora - kapetana korvete (OF3),“.

Poslije stava 11 dodaje se novi stav koji glasi:

„Lice koje je proizvedeno odlukom ministra, do postavljenja na dužnost vrši poslove koje mu odredi načelnik Generalštaba.“

Dosadašnji stav 12 postaje stav 13.

Član 21

U članu 55 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) nosi vojnu uniformu i propisane oznake Vojske osim civilnih lica i odgovarajuću legitimaciju.“

U stavu 4 riječi: „zvanja, odnosno“ brišu se.

Član 22

Član 60 mijenja se i glasi:

„Vojno lice obavezno je da nosi vojnu uniformu za vrijeme obavljanja dužnosti, ako naređenjem načelnika Generalštaba nije drukčije određeno.“

Na vojnoj uniformi nose se oznake činova iz člana 26 st. 2 i 3 ovog zakona i znakovi i oznake iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

Vojnom licu zabranjeno je nošenje vojne uniforme ili djelova vojne uniforme prilikom prisustvovanja protestnim ili političkim skupovima i drugim aktivnostima koje nijesu u vezi sa vršenjem službe u Vojsci, kao i prilikom učestvovanja u štrajku van vojnog objekta.

Vrste vojnih uniformi, sastav kompleta vojnih uniformi, izgled, tehničke karakteristike, vrste materijala, način nošenja, normativ pripadanja i rokove trajanja vojne uniforme iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Član 23

U članu 64 stav 1 riječi: „Profesionalnom vojnom licu“ zamjenjuju se riječima: „Licu u službi u Vojsci“.

Član 24

Poslije člana 70 dodaje se novi član koji glasi:

„Bezbjednosne smetnje za vršenje službe u Vojsci

Član 70a

Organizaciona jedinica Ministarstva koja vrši vojno-obavještajne i bezbjednosne poslove, po službenoj dužnosti, pokreće postupak bezbjednosne provjere lica u službi u Vojsci, kadeta i stipendista za koje se tokom vršenja službe, odnosno tokom obrazovanja prikupe podaci koji ukazuju da njihovo postupanje može imati obilježja bezbjednosnih smetnji propisanih aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona.

Lice iz stava 1 ovog člana obavezno je da se odazove pozivu za bezbjednosnu provjeru.

Ako se lice iz stava 1 ovog člana ne odazove na poziv ili ne pristupi bezbjednosnoj provjeri smatraće se da je utvrđeno da postoje bezbjednosne smetnje propisane aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona.“

Član 25

U članu 77 st. 1 i 2 poslije riječi „Vojsci“ dodaju se zarez i riječi: „u vezi sa vršenjem službe, odnosno poslova,“.

Član 26

U članu 78 stav 1 poslije riječi „Vojsci“ dodaju se zarez i riječi: „u vezi sa vršenjem službe, odnosno poslova,“.

Član 27

Član 79 mijenja se i glasi:

„Dodatni i volonterski rad

Član 79

Lice u službi u Vojsci može van radnog vremena, po pisanom odobrenju ministra, a na osnovu mišljenja načelnika Generalštaba ili rukovodioca organizacione jedinice Ministarstva u kojoj je postavljeno, vršiti poslove ili pružati usluge fizičkom ili pravnom licu, odnosno obavljati volonterski rad, ako nad tim licima Ministarstvo ne vrši nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom ili ne predstavlja sukob interesa ili smetnju za vršenje dužnosti, odnosno ne šteti ugledu Ministarstva i Vojske ili poslove zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država.

Lice u službi u Vojsci može, po pisanom odobrenju ministra, a na osnovu mišljenja načelnika Generalštaba ili rukovodioca organizacione jedinice iz stava 1 ovog člana, vršiti poslove u naučno-istraživačkoj, pedagoškoj, humanitarnoj ili sportskoj djelatnosti, predavača na seminarima i savjetovanjima, kao i objavljivati stručne radove.

Zahtjev za dobijanje odobrenja iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi se u pisanoj formi neposredno pretpostavljenom, odnosno rukovodiocu organizacione jedinice iz stava 1 ovog člana.

O zahtjevu iz stava 3 ovog člana odluka se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Odobrenje ministra iz st. 1 i 2 ovog člana može se dati za period do godinu dana, uz mogućnost produženja.“

Član 28

U članu 81 stav 2 poslije riječi „biti“ dodaje se riječi: „predsjednik ili“.

Član 29

U članu 82 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) zasnjuje radni odnos u pravnom licu koje je uspostavilo poslovnu saradnju sa Ministarstvom u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme ili informaciono-komunikacione bezbjednosti, ako je ta saradnja uspostavljena najmanje dvije godine prije prestanka službe u Vojsci tog lica;“

U stavu 2 poslije riječi „djelu“ stavlja se tačka, a riječi: „i ugovori o povremenim ili privremenim poslovima.“ brišu se.

Član 30

Ocjena za napredovanje

U članu 84 stav 1 tačka 1a briše se.

U stavu 2 riječi: „vrijeme potrebno za unapređivanje iz člana 86 ovog zakona, u dvostrukom trajanju.“ zamjenjuju se riječima: „dvije godine više od vremena potrebnog za unapređivanje iz člana 86 ovog zakona.“.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Podoficir muzičke službe Vojske može biti unaprijeđen u neposredno viši čin ako ispunjava uslove iz st. 1 i 2 ovog člana.“

U stavu 7 poslije riječi „magistra“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno završene master studije“, a riječi: „doktor medicine.“ zamjenjuju se riječima „specijalista medicine.“.

Na kraju stava 8 tačka se briše i dodaju riječi: „ili je subspecijalista iz oblasti medicine.“.

Poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:

„Načelnik Generalštaba može biti unaprijeđen u neposredno viši čin ako ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana.“

Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 7 do 10, a st. 10 i 11 postaju st. 12 i 13.

Član 31

U članu 86 stav 1 tačka 1 alineja 1 riječ „dvije“ zamjenjuje se riječju „tri“.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) za podoficire u činu:

- vodnika (OR4) - tri godine,
- vodnika I klase (OR5) - četiri godine,
- starijeg vodnika (OR6) - četiri godine,
- starijeg vodnika I klase (OR7) - četiri godine,
- zastavnika (OR8) - četiri godine,
- zastavnika I klase (OR9) - četiri godine.“

St. 2 i 3 brišu se.

Član 32

U članu 87 stav 1 poslije riječi „pretpostavljenih“ zarez se briše i dodaju riječi: „ranga komandira čete ili višeg ranga,“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Provjeru ispunjenosti uslova za redovno unapređivanje oficira sprovodi komisija koju obrazuje ministar, a za redovno unapređivanje podoficira komisija koju obrazuje načelnik Generalštaba.“

Član 33

Član 88 mijenja se i glasi:

„Oficir, odnosno podoficir može se vanredno unaprijediti u neposredno viši čin, na predlog načelnika Generalštaba, ako ispunjava uslove iz člana 84 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona i ako u izvršavanju misija i zadataka Vojske postigne vanredne rezultate.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, oficir se može vanredno unaprijediti u čin pukovnika ili generala, odnosno admirala ako ispunjava uslove iz člana 84 stav 1 tač. 1 do 4 i tač. 6 i 7 i st. 9 i 10 ovog zakona i ako u izvršavanju misija i zadataka Vojske postigne vanredne rezultate.

Provjeru ispunjenosti uslova za vanredno unapređivanje oficira sprovodi komisija koju obrazuje ministar, a za vanredno unapređivanje podoficira komisija koju obrazuje načelnik Generalštaba.“

Način vanrednog unapređivanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Član 34

U članu 90 stav 1 riječi: „tač. 1a, 2, 3, 4, 5 i 7.“ zamjenjuju se riječima: „tač. 2 do 5 i tačka 7.“.

Član 35

U članu 94 stav 1 tačka 2 alineja 2 poslije riječi „isteka“ dodaju se riječi: „ili skraćenja“.

Poslije alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- mirovanja prava i obaveza iz rada i po osnovu rada,“.

Dosadašnje al. 4 i 5 postaju al. 5 i 6.

Član 36

U nazivu člana 95 riječi: „i imenovanje“ brišu se.

U stavu 1 riječ „imenovano za“ zamjenjuje se riječju „postavljen na dužnost“.

Poslije stava 1 dodaju dva nova stava koji glase:

„Postupak za postavljenje profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta u jedinice Vojske pokreće komandant, odnosno komandir jedinice Vojske, u Generalštabu Vojske, organu državne uprave, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu pokreće načelnik Generalštaba, u Ministarstvu pokreće rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva, a postupak za postavljenje na formacijska mjesta rukovodioca organizacione jedinice Ministarstva pokreće ministar.

Prilikom postavljenja na formacijsko mjesto ili postavljenja na dužnost za vojno-diplomatskog predstavnika vrši se predaja i prijem dužnosti u skladu sa internim aktom Ministarstva.“

Član 37

U članu 96 stav 2 briše se.

Član 38

U članu 97 stav 1 riječi: „st. 4 i 6“ zamjenjuju se riječima: „st. 5 i 7“.

Član 39

U članu 98 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „nakon čega se postavlja na formacijsko mjesto svog čina.“

Član 40

U članu 99 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „nakon čega se postavlja na formacijsko mjesto svog čina ili neposredno višeg čina.“

Član 41

U članu 103 stav 1 riječi: „određuje se“ zamjenjuju se riječima: „može se odrediti“. Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako je za vršioca dužnosti određeno profesionalno vojno lice, koje je na dužnosti u smislu člana 95 ovog zakona, dužnost drugog formacijskog mjesta u smislu st. 1 i 3 ovog člana, vrši pored dužnosti formacijskog mjesta na koje je postavljeno.“

U stavu 6 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“.

Stav 7 mijenja se i glasi:

„Ako je za vršioca dužnosti određeno profesionalno vojno lice koje je razriješeno, odnosno kome je prestala dužnost, to lice zadržava prava formacijskog mjesta sa kojeg je razriješeno, odnosno na kojem mu je prestala dužnost, ako je to za njega povoljnije.“

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

„Profesionalno vojno lice koje je nakon proizvođenja u podoficirira ili oficira, prije postavljenja na formacijsko mjesto određen za vršioca dužnosti, zadržava svoju zaradu, ako je to za njega povoljnije.“

U stavu 8 riječi: „st. 2 i 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 2 i 5“, a poslije riječi „mjesto“ dodaju se riječi: „do nivoa“.

Dosadašnji st. 4 do 9 postaju st. 5 do 11.

Član 42

Član 104 mijenja se i glasi:

„Ministar, na predlog načelnika Generalštaba može, zbog obrazloženih potreba službe, privremeno uputiti lice u službi u Vojsci na rad iz Generalštaba, komande ili jedinice Vojske u organizacionu jedinicu Ministarstva ili iz Ministarstva u Generalštab, komandu ili jedinicu Vojske na period do šest mjeseci.

Načelnik Generalštaba može, zbog obrazloženih potreba službe, privremeno uputiti lice u službi u Vojsci na rad iz jedne organizacione jedinice Generalštaba u drugu, iz Generalštaba u komandu ili jedinicu Vojske ili iz jedne komande ili jedinice Vojske u drugu komandu ili jedinicu Vojske ili Generalštab, na period do šest mjeseci.

Protiv akata o upućivanju iz st. 1 i 2 ovog člana može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.

Žalba iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje.“

Član 43

Naziv člana 105 mijenja se i glasi: „**Postavljenje na dužnost vojno-diplomatskog predstavnika**“.

U stavu 1 riječ „imenuje“ zamjenjuje se riječju „postavlja se“.

Član 44

U članu 107 stav 1 riječi: „Oficir i podoficir,“ zamjenjuju se riječima: „Oficir, oficir po ugovoru, podoficir i podoficir po ugovoru,“, a poslije riječi „postavljen“ zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „odnosno imenovan.“ brišu se.

U stavu 2 riječi: „Oficir i podoficir“ zamjenjuju se riječju „Lice“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Za vrijeme razrješenja od dužnosti zbog potreba službe, lice iz stava 1 ovog člana ima prava koja je imalo na formacijskom mjestu sa kojeg je razriješeno i dužno je da vrši poslove koje mu odredi načelnik Generalštaba, ako nije određeno za vršioca dužnosti.“

Član 45

U nazivu člana 108 poslije riječi „isteka“ dodaju se riječi: „ili skraćanja“.

U stavu 1 poslije riječi „isteka“ dodaju se riječi: „ili skraćanja“, poslije riječi „mandat“ dodaje se tačka, a riječi: „na koje je imenovan“ brišu se.

U stavu 2 riječ „imenovanja“ zamjenjuje se riječima: „prije postavljenje na dužnost vojno-diplomatskog predstavnika“.

Član 46

U članu 109 stav 1 riječi: „jedne godine“ zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci“.

U stavu 2 riječ „promjene“ zamjenjuje se riječima: „sticanja dopunske specijalnosti“.

Član 47

Poslije člana 109 dodaje se novi član koji glasi:

**„Razrješenje od dužnosti zbog mirovanja prava i obaveza
iz rada i po osnovu rada**

Član 109a

Profesionalno vojno lice razrješava se od dužnosti zbog ostvarivanja prava na mirovanje prava i obaveza iz rada i po osnovu rada u skladu sa opštim propisima o radu.“

Član 48

U članu 110 stav 1 poslije riječi „mjeseci“ dodaje se riječ „neprekidno“.

Član 49

U članu 112 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Civilno lice stavlja se na raspolaganje poslije ukidanja radnog mjesta na koje je raspoređeno, ako ne može biti raspoređeno na drugo radno mjesto i za vrijeme raspolaganja dužno je da vrši poslove koje mu odredi pretpostavljeni.“

U stavu 3 riječi: „Profesionalno vojno lice“ zamjenjuju se riječima: „Lice u službi u Vojsci“.

Stav 4 briše se.

U stavu 5 riječi: „profesionalno vojno lice“ zamjenjuju se riječima: „lice u službi u Vojsci“.

U stavu 6 riječi: „Profesionalno vojno lice,“ zamjenjuju se riječima: „Lice u službi u Vojsci,“, a riječi: „stava 3“ riječima: „stava 4“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 50

U članu 113 stav 1 poslije tačke 3 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„4) ako je utvrđeno da postoje bezbjednosne smetnje propisane aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona.“

U stavu 4 riječi: „tačka 3“ zamjenjuju se riječima: „tač. 3 i 4“.

Član 51

U članu 114 stav 1 tačka 3 poslije riječi: „člana 125“ dodaju se riječi: „stav 1“.
Stav 2 briše se.

Član 52

U članu 115 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, lice u službi u Vojsci se ne izjašnjava o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje odluke, odnosno rješenja u slučajevima iz člana 113 stav 1 tač. 1 i 2.“

Član 53

U članu 117 stav 1 riječi: „na obrazovnim i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu,“ brišu se.

U stavu 2 poslije riječi „usavršavanje“ tačka se briše i dodaju riječi: „i uslove iz propisa Ministarstva kojim se propisuju uslovi za upućivanje na stručno osposobljavanje i usavršavanje lica u službi u Vojsci Crne Gore.“

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Interni oglas iz stava 3 ovog člana sprovodi se u skladu sa metodologijom koju donosi Ministarstvo.“

U stavu 6 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“.

U stavu 7 riječi: „stava 6“ zamjenjuju se riječima: „stava 7“.

U stavu 8 riječi: „stava 7“ zamjenjuju se riječima: „stava 8“.

Dosadašnji st. 5 do 9 postaju st. 6 do 10.

Član 54

U članu 117a poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, na predlog načelnika Generalštaba, ugovor se može zaključiti sa licem u službi u Vojsci koje se upućuje na usavršavanje koje traje kraće od šest mjeseci.“

Član 55

U članu 118 stav 1 riječi: „Lice u službi u Vojsci koje je upućeno na obrazovanje ili usavršavanje“ zamjenjuju se riječima: „Lice iz člana 117a stav 1 ovog zakona“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Lice iz člana 117a stav 2 ovog zakona dužno je da u službi u Vojsci provede najmanje pet godina nakon povratka sa usavršavanja, ako ugovorom nije drukčije određeno.“

U stavu 2 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 56

U članu 119 stav 1 poslije riječi „pohađaju“ dodaju se riječi: „srednju školu ili“.

U stavu 2 poslije riječi „stipendistu“ dodaju se riječi: „koji je upisao ili pohađa osnovne studije“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za stipendistu koji je upisao ili pohađa srednju školu može biti izabrano lice iz stava 1 ovog člana koje ispunjava uslove iz člana 47 stav 1 tač. 1, 3, 6 i 7 ovog zakona, uslove u pogledu godina života i uspjeha, odnosno prosječne ocjene tokom obrazovanja.“

U stavu 4 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 4“, a riječi: „stava 2“ riječima: „st. 2 i 3“.

U stavu 5 riječi: „stava 4“ zamjenjuju se riječima: „stava 5“.

U stavu 6 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“.

U stavu 9 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 2 i 3“.

Dosadašnji st. 3 do 9 postaju st. 4 do 10.

Član 57

U članu 120 stav 3 alineja 2 riječi: „tač. 1, 4 i 6 do 10 ovog zakona;“ zamjenjuju se riječima: „tač. 1, 3, 4, 6, 7 i 10 ovog zakona.“

U stavu 3 alineja 3 briše se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana kadet, odnosno stipendista, koji ne provede u službi u Vojsci vrijeme iz st. 1 i 2 ovog člana, obavezan je da Ministarstvu nadoknadi školarinu i druge troškove u skladu sa ugovorom, srazmjerno vremenu koji je proveo u službi u Vojsci.“

Član 58

U članu 121 stav 3 briše se.

Član 59

U članu 122 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Oficir u činu generala, odnosno admirala se ne ocjenjuje.“

Član 60

U članu 126 u stavu 2 tačka 1 riječ „roka“ zamjenjuje se riječju „perioda“.

Član 61

Član 127 mijenja se i glasi:

„Ocjenu iz člana 125 ovog zakona daje pretpostavljeni na položaju komandira, odnosno komandanta jedinice ranga čete ili višeg ranga ili komandant broda, na predlog neposredno pretpostavljenog licu koje se ocjenjuje.“

Ocjenu rada lica u službi u Vojsci koja su postavljena, odnosno raspoređena u Generalštab daje pretpostavljeni kojeg određuje načelnik Generalštaba.

Ako je pretpostavljeni iz st. 1 i 2 ovog člana koji daje ocjenu neposredno pretpostavljeni licu koje se ocjenjuje, ocjena se daje bez predloga ocjene.

Lice u službi u Vojsci koje je postavljeno ili raspoređeno na rad u Ministarstvu, drugom organu državne uprave, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu, na predlog neposredno pretpostavljenog, ocjenjuje lice iz kategorije visokorukovodnog kadra.

Izuzetno od stava 4 ovog člana lice u službi u Vojsci koje je raspoređeno na rad u Ministarstvu kategorije visokog rukovodnog kadra ocjenjuje ministar bez predloga ocjene.

Lice koje predlaže ocjenu dužno je da upozna lice u službi u Vojsci sa predlogom ocjene i omogući mu da se izjasni.

Lice koje daje ocjenu dužno je da upozna lice u službi u Vojsci sa tom ocjenom.

Ako lice u službi u Vojsci nije saglasno sa ocjenom ima pravo na preispitivanje ocjene.

Ocjena lica u službi u Vojsci evidentira se u evidenciji ljudskih resursa.

Mjerila u okviru kriterijuma iz člana 123 stav 1 i člana 124 stav 1 ovog zakona, način ocjenjivanja lica u službi u Vojsci i način preispitivanja ocjene propisuje Ministarstvo.“

Član 62

U članu 130 stav 1 mijenja se i glasi:

„Licu u službi u Vojsci, za neprekidnu službu u Vojsci isplaćuje se jubilara nagrada.“

Član 63

U članu 132 stav 2 poslije tačke 2 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„3) obustavljen postupak za prestanak službe iz razloga iz člana 145 stav 1 tačka 5b.“.

Član 64

U članu 133 stav 2 mijenja se i glasi:

„Licu u službi u Vojsci koje je upućeno na usavršavanje u zemlji ili inostranstvu, odnosno upućeno u inostranstvo na obuku ili vojnu vježbu pripadaju naknada za usavršavanje, odnosno obuku ili vojnu vježbu, kao i druge naknade u vezi sa usavršavanjem, obukom ili vojnom vježbom.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Visinu naknada iz stava 2 ovog člana, kriterijume za njihovo određivanje, kao i način njihove isplate propisuje Ministarstvo.“

Član 65

Član 135 mijenja se i glasi:

„Naknade i dodaci za obrazovanje kadeta

Član 135

Kadet ima pravo na naknadu za obrazovanje na vojnoj akademiji, druge dodatke i naknade troškova u vezi sa obrazovanjem.

Uslove, način ostvarivanja i visinu naknada i drugih dodataka iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.“

Član 66

U članu 139 stav 2 tačka 1 riječi: „20 dana“ zamjenjuju se riječima: „22 dana“.

U stavu 3 al. 1 i 2 mijenju se i glase:

- „- pet dana profesionalnom vojnom licu koje je lice sa invaliditetom ili koje u svom domaćinstvu izdržava dijete sa smetnjama i teškoćama u razvoju
- tri radna dana profesionalnom vojnom licu koje je samohrani roditelj djeteta do 16 godina života ili roditelju sa dvoje ili više djece do 16 godina života.

Član 67

U članu 142 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „tokom jedne kalendarske godine ukupno najviše do sedam radnih dana“ brišu se.

U tački 4 poslije riječi „selidbe“ dodaju se riječi: „sopstvenog domaćinstva“.

U tački 6 poslije riječi „pravosudnog“ dodaju se riječi: „ili revizorskog“, a riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „10“.

U tački 6a riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „10“.

Poslije tačke 6a dodaje se nova tačka koja glasi:

„6b) odbrane magistarskog, odnosno master rada ili obavljanje naučnoistraživačkog rada, odnosno dokvalifikacije“ – pet radnih dana“.

U tački 9 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „5“.

U tački 11 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „sedam“.

U tački 13 riječ „ljekarskoj“ zamjenjuje se riječju „medicinskoj“.

U stav 2 riječi: „bračni drug,“ zamjenjuju se riječima: „bračni, odnosno vanbračni supružnik,“.

Stav 4 briše se.

U stavu riječi: tač. 1, 4, 5, 6 i 14“ mijenjaju se i glase: „tač. 1, 4, 5, 6, 8 i 14“, a riječi: „tač. 2. 3 i 6a do 13“ mijenjaju se i glase: „tač. 2. 3, 6a, 7 i 9 do 13“.

Član 68

Naziv člana 145 mijenja se i glasi: „Prestanak službe u Vojsci profesionalnom vojnom licu“.

U stavu 1 na kraju tačke 1 tačka-zarez se briše i dodaju riječi: „ili ako se utvrdi da je steklo državljanstvo druge države;“.

U tački 5b riječi: „iz člana 47 stav 1 tačka 10 ovog zakona, danom utvrđivanja;“ zamjenjuju se riječima: „propisane aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona;“.

U tački 5c riječi: „stav 8“ zamjenjuju se riječima: „stav 9“.

U tački 6 riječi: „stav 3“ zamjenjuju se riječima: „stav 4“.

U tački 11 riječi: „polne slobode, braka i porodice,“ zamjenjuju se riječima: „polne slobode; braka i porodice;“.

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14a) ako se utvrdi da je koristilo psihoaktivne supstance;“.

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, likely a list or index, starting with "Handwritten text" and "Handwritten text".

Član 69

U članu 146 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „uslova“ zamjenjuje se riječju „slučajeva“, a riječi: „7 do 14“ riječima: „7 do 14a“.

Član 70

Poslije člana 146 dodaje se novi član koji glasi:

„Prestanak službe u Vojsci civilnom licu

Član 146a

Civilnom licu prestaje služba u Vojsci:

- 1) prestankom, odnosno gubitkom crnogorskog državljanstva ili ako se utvrdi da je steklo državljanstvo druge države;
- 2) ako ne stupi na rad na radno mjesto na koje je raspoređen;
- 3) utvrđivanjem nesposobnosti za rad u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
- 4) utvrđivanjem da postoje bezbjednosne smetnje propisane aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona;
- 5) istekom vremena raspolaganja iz člana 112 stav 3 ovog zakona;
- 6) ako neopravdano izostane sa službe u Vojsci pet dana uzastopno ili sedam dana sa prekidima u toku 12 mjeseci;
- 7) ako je dva puta ocijenjeno ocjenom "ne zadovoljava";
- 8) ako mu je izrečena disciplinska kazna prestanka službe u Vojsci;
- 9) ako je pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; sloboda i prava čovjeka i građanina; polne slobode; braka i porodice; zdravlja ljudi; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske; imovine i državnih organa;
- 10) na osnovu pisanog sporazuma;
- 11) na osnovu njegovog pisanog otkaza;
- 12) ako je u vrijeme prijema u službu u Vojsci postojala smetnja za prijem koju je civilno lice prikrilo ili je prilikom prijema u službu u Vojsci prikrilo ili dalo neistinite podatke koji su od značaja za prijem u službu u Vojsci;
- 13) ispunjenjem uslova za sticanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kad to potrebe službe zahtijevaju, na predlog načelnika Generalštaba, odnosno rukovodećeg lica u Ministarstvu.
- 14) ako se utvrdi da je koristilo psihoaktivne supstance.“

Član 71

U članu 147 stav 1 mijenja se i glasi:

„U slučajevima iz člana 145 stav 1 tačka 1 i tač. 3 do 16 i čl. 146a i 151 ovog zakona postupak za prestanak službe, po službenoj dužnosti, pokreće pretpostavljeni na položaju komandanta bataljona, njemu ravnog ili višeg položaja, u roku od osam dana od dana kad je nastao razlog za prestanak službe, odnosno od dana saznanja za taj razlog.“
U stavu 2 poslije riječi: „člana 145“ dodaju se riječi: „stav 1 tačka 1 i tač. 3 do 14a“.

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen über die Wirkung von ...

2. Methodik

Die Untersuchungen wurden in der ... durchgeführt.

3. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

4. Diskussion

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der ... dargestellt.

Član 72

U članu 148 stav 1 poslije riječi: „stav 1“ zamjenjuje se riječima: „stav 2“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučaju prestanka službe u Vojsci zbog razloga iz člana 145 stav 1 tačka 2 ovog zakona, profesionalno vojno lice razrješava se dužnosti formacijskog mjesta na koje je postavljeno, najkasnije na dan isteka ugovora o službi u Vojsci.“

Član 73

U članu 149 stav 2 tačka 2b mijenja se i glasi:

„2b) utvrđivanja postojanja bezbjednosnih smetnji propisanih aktom iz člana 47 stav 6 ovog zakona;“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) izricanja disciplinske kazne oduzimanje čina ili disciplinske kazne prestanak službe u Vojsci;“.

U tački 4 riječi: „pravosnažne presude kojom“ zamjenjuju se riječima: „izricanja pravosnažne presude kojom“.

U tački 5 poslije riječi „službu“ tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„6) korišćenja psihoaktivnih supstanci.“

Član 74

U članu 157 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) konzumiranje alkohola u vojnom objektu, dolazak na posao u alkoholisanom stanju ili konzumiranje alkohola u toku službe u Vojsci ili tokom obavljanja dužnosti ili odbijanje testiranja na alkohol;“.

Poslije tačke 25 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„25a) fizički sukob unutar vojnih lokacija i vojnih objekata;

25b) nepostupanje po naređenju ili naredbi ovlašćenih lica vojne policije;

25c) obavljanje dodatnog ili volonterskog rada suprotno članu 79 ovog zakona “.

Član 75

U članu 159 stav 1 tačka 3 riječ „krivice“ zamjenjuje se riječju „odgovornosti“.

Član 76

U članu 161 stav 1 tačka 4 riječ „imenovanja“ zamjenjuje se riječju „postavljenja“.

Član 77

U članu 162 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zastarjelost pokretanja, odnosno vođenja disciplinskog postupka ne teče za vrijeme kad disciplinski postupak nije moguće pokrenuti, odnosno voditi.“

Član 78

U članu 168 stav 1 mijenja se i glasi:

„Postupak za raspravljanje disciplinske odgovornosti zbog disciplinskog prestupa pokreće se odlukom o pokretanju disciplinskog postupka.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odluku iz stava 1 ovog člana donosi lice koje, na predlog načelnika Generalštaba, ovlasti ministar (u daljem tekstu: disciplinski tužilac).“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 79

U članu 169 stav 1 poslije riječi „koju“ zarez i riječi: „na predlog načelnika Generalštaba,“ brišu se.

U stavu 2 poslije riječi „Generalštaba“ tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „odnosno ministru ako se disciplinski postupak zbog disciplinskog prestupa vodi protiv načelnika Generalštaba.“

U stavu 3 poslije riječi „Generalštaba“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno ministar“.

Član 80

U članu 170 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Protiv odluke ministra o disciplinskoj odgovornosti za disciplinski prestup može se pokrenuti upravni spor.“

Član 81

U članu 181 stav 2 riječ „utvrđivanja“ zamjenjuje se riječima: „i uslovi ostvarivanja“.

Član 82

Član 182 mijenja se i glasi:

„U slučaju smrti lica u službi u Vojsci, članovima njegove uže porodice u smislu člana 142 stav 2 ovog zakona pripadaju:

1) jednokratna novčana pomoć u iznosu od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru (u daljem tekstu: vrijednost koeficijenta) koji se primjenjuje na dan kad je nastupila smrt lica u službi u Vojsci;

2) troškovi prevoza posmrtnih ostataka do mjesta sahrane;

3) putni troškovi za dva pratioca;

4) troškovi pogrebne opreme i grobnog mjesta, ako porodica poginulog, odnosno umrlog nema grobno mjesto, u iznosu od 25 obračunskih vrijednosti koeficijenta koji se primjenjuje na dan kad je nastupila smrt lica u službi u Vojsci.

U slučaju smrti lica u službi u Vojsci, članovi njegove uže porodice u smislu člana 142 stav 2 ovog zakona imaju pravo na rješavanje stambene potrebe, u skladu sa članom 187a ovog zakona.

U slučaju smrti člana uže porodice u smislu člana 142 stav 2 ovog zakona, licu u službi u Vojsci pripada jednokratna novčana pomoć u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta koji se primjenjuje na dan kad je nastupila smrt člana uže porodice.“

Član 83

U nazivu člana 184 riječi: „užoj porodici“ zamjenjuju se riječima: „članovima uže porodice“.

U stavu 1 riječi: „Užoj porodici“ zamjenjuju se riječima: „Članovima uže porodice u smislu člana 142 stav 2 ovog zakona“.

U stavu 3 riječi: „užoj porodici“ zamjenjuju se riječima: „članovima uže porodice u smislu člana 142 stav 2 ovog zakona“.

1. Die erste Aufgabe ist die, die in der ersten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

2. Die zweite Aufgabe ist die, die in der zweiten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

3. Die dritte Aufgabe ist die, die in der dritten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

4. Die vierte Aufgabe ist die, die in der vierten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

5. Die fünfte Aufgabe ist die, die in der fünften Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

6. Die sechste Aufgabe ist die, die in der sechsten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

7. Die siebte Aufgabe ist die, die in der siebten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

8. Die achte Aufgabe ist die, die in der achten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

9. Die neunte Aufgabe ist die, die in der neunten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

10. Die zehnte Aufgabe ist die, die in der zehnten Spalte
angegebenen Aufgabenstellungen zu verstehen und zu
interpretieren. Es ist wichtig, die Aufgabenstellung
genau zu lesen und die gegebenen Daten zu verstehen.

Član 84

U nazivu člana 187 riječi: „bračnog druga“ zamjenjuju se riječima: „bračnog, odnosno vanbračnog supružnika“.

Stav 1 mijenja se i glasi:

„U slučaju smrti lica u službi u Vojsci, bračni, odnosno vanbračni supružnik tog lica koji ne ispunjava uslove za sticanje prava na porodičnu penziju i nije u radnom odnosu ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme obrazovanja radi sticanja IV1 nivoa kvalifikacije obrazovanja.“

Član 85

Poslije člana 187 dodaje se novi član koji glasi:

„Rješavanje stambenih potreba

Član 187a

Rješavanje stambenih potreba oficira, podoficira i civilnih lica može se vršiti putem odgovarajućeg programa koji donosi Ministarstvo.

Ako program iz stava 1 ovog člana predviđa rješavanje stambenih potreba oficira, podoficira i civilnog lica putem dugoročnog stambenog kreditiranja ta lica imaju pravo na naknadu dijela troškova za rješavanje stambenih potreba u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade troškova lica u službi u Vojsci.

Pravo na naknadu iz stava 2 ovog člana nastavlja da ostvaruje oficir i podoficir kome služba u Vojsci prestane iz razloga iz člana 145 stav 1 tač. 3, 6, 12, 15 i 16 ovog zakona, odnosno civilno lice kome služba u Vojsci prestane iz razloga iz člana 146a stav 1 tač. 3, 5, 10 i 13 ovog zakona.

U slučaju smrti oficira, podoficira i civilnog lica koje je svoje stambene potrebe riješilo po programu iz stava 1 ovog člana, pravo na naknadu iz stava 2 ovog člana nastavljaju da ostvaruju članovi njegove uže porodice u smislu člana 142 stav 2 ovog zakona.

Ako oficir, podoficir i civilno lice, u toku trajanja službe u Vojsci, riješi stambene potrebe putem stambenog kreditiranja, ima pravo na naknadu dijela troškova za rješavanje stambenih potreba u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana.“

Član 86

U članu 192 stav 2 riječi: „matičnog registra rođenih.“ zamjenjuju se riječima: „centralnog registra stanovništva Crne Gore.“.

U st. 3, 4 i 5 riječi: „vojna knjižica“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „legitimacija vojnog obveznika“ u odgovarajućem padežu.

Član 87

U članu 195 stav 1 tačka 2 riječi: „25 godina“ zamjenjuju se riječima: „30 godina“.
Na kraju tačke 5 tačka-zarez se zamjenju tačkom.
Tačka 6 briše se.

Član 88

U članu 197 stav 1 mijenja se i glasi:

„Utvrđivanje ispunjenosti uslova iz člana 190 stav 2 alineja 1 i stav 3 i člana 195 stav 1 tačka 3 ovog zakona u pogledu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika vrši

vojno-ljekarska komisija, a u pogledu psihološke sposobnosti psiholog koji je lice u službi u Vojsci.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Utvrdjivanje ispunjenosti uslova iz člana 190 stav 2 alineja 1 i stav 3 i člana 195 stav 1 tačka 3 ovog zakona u pogledu zdravstvene sposobnosti može vršiti druga zdravstvena ustanova, a u pogledu psihološke sposobnosti psiholog koji nije lice u službi u Vojsci.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 89

U članu 203 stav 1 mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu služba u Vojsci traje, i to:

1) oficiru i oficiru po ugovoru, podoficiru i podoficiru po ugovoru do navršenih 55 godina života i navršenih 40 godina staža osiguranja.

2) vojniku po ugovoru do navršenih 50 godina života.“

Stav 3 briše se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

Član 90

U članu 207 stav 5 riječ „utvrđuje“ zamjenjuje se riječju „određuje“.

Član 91

U članu 208 stav 1 tačka 8 poslije riječi „oduzmu“ dodaju se riječi: „i čuvaju“.

Poslije tačke 9 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„9a) utvrđuju prisustvo alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu;

9b) vrše protivdiverzioni pregled;“.

Član 92

Poslije člana 208 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Primjena vojno-polijskih ovlašćenja

Član 208a

Vojno-polijska ovlašćenja mogu se primjeniti samo ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi za njihovu primjenu.

Ovlašćeno lice vojne policije primjenjuje vojno-polijska ovlašćenja po:

- 1) naredbi suda ili državnog tužioca, u skladu sa posebnim zakonom;
- 2) naređenju pretpostavljenog ovlašćenog lica vojne policije, u skladu sa zakonom;
- 3) sopstvenoj procjeni ispunjenosti zakonom propisanih uslova za primjenu.

Kad je pretpostavljeni ovlašćenog lica vojne policije prisutan prilikom primjene vojno-polijskih ovlašćenja, vojno-polijska ovlašćenja se primjenjuju po njegovom naređenju, osim u situacijama koje nalažu hitnost u postupanju.

Ovlašćeno lice vojne policije prilikom primjene vojno-polijskog ovlašćenja, kad to okolnosti omogućavaju i ako se time ne ugrožava ili ne odlaže vršenje vojno-polijskog zadatka, dužno je da se identifikuje licu prema kome primjenjuje vojno-polijska ovlašćenja i upozna ga sa razlozima za preduzimanje vojno-polijskih ovlašćenja.

Princip srazmjernosti

Član 208b

Primjena vojno-policijskog ovlašćenja mora biti srazmjena potrebi zbog koje se preduzima.

Između više vojno-policijskih ovlašćenja, primjenjuje se ono kojim se zadatak može izvršiti blagovremeno, sa najmanje štetnih posljedica i kojima se najmanje ograničavaju ljudska prava i slobode.

Prilikom primjene sredstava prinude, njihova upotreba treba da bude postupna, od najblažeg prema težem sredstvu prinude, ako je to moguće i uz minimum neophodne sile."

Član 93

U članu 209 stav 4 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 2 i 3“.

Član 94

U članu 210 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno, ovlašćeno lice vojne policije neće postupiti na način iz stava 2 ovog člana, ako bi upoznavanje sa razlogom provjere onemogućilo ili bitno otežalo vršenje vojno-policijskih poslova.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 95

U nazivu člana 216 poslije riječi „oduzimanje“ dodaju se riječi: „i čuvanje“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Privremeno oduzeti predmet se čuva do prestanka razloga za oduzimanje, nakon čega se vraća licu od koga je oduzet, ako zakonom nije drukčije propisano.“

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Način i rokove čuvanja privremeno oduzetih predmeta iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Član 96

Poslije člana 217 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Utvrdjivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu

Član 217a

Radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu ovlašćeno lice vojne policije može da podvrgne lice ispitivanju uz korišćenje odgovarajućih sredstava, ako je to potrebno radi vršenja vojno-policijskih poslova.

Ako se iz očigledno opravdanih razloga ne može izvršiti ispitivanje iz stava 1 ovog člana, ovlašćeno lice vojne policije može da odvede lice u najbližu zdravstvenu ustanovu radi uzimanja uzorka krvi ili uzorka urina, kako bi se utvrdilo prisustvo alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Podaci prikupljeni u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana predstavljaju posebnu kategoriju ličnih podataka i mogu se obrađivati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Protivdiverzioni pregled

Član 217b

Ako je prilikom vršenja vojno-polijskih poslova potrebno obezbijediti zaštitu bezbjednosti određenih lica, objekata i prostora, ovlašćeno lice vojne policije može vršiti protivdiverzioni pregled.

Protivdiverzioni pregled iz stava 1 ovog člana obuhvata pregled lica, prostorija, objekata, sredstava i drugih predmeta i pronalaženje eksplozivnih sredstava ili naprava, hemijsko-bioloških i radiološko-nuklearnih sredstava i psihoaktivnih supstanci.

Ovlašćeno lice vojne policije može izvršiti protivdiverzioni pregled lica, prostorija, objekata, sredstava, prostora i dokumentacije radi postupanja po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave ili otklanjanja druge neposredne i ozbiljne opasnosti po ljude i imovinu.

Ako je moguće očekivati da u prostorijama, objektima, sredstvima, odnosno drugim mjestima u neposrednoj blizini objekata, može doći do ugrožavanja bezbjednosti ljudi ili imovine sumnjivim sredstvima, predmetima ili napravama, kao i kad do tog ugrožavanja dođe, ovlašćeno lice vojne policije može prostorije, objekte, sredstvo, odnosno mjesto da isprazni i spriječi pristup do njih u skladu sa članom 213 ovog zakona i da neposredno ili uz upotrebu tehničkih sredstava izvrši protivdiverzioni pregled.

U slučajevima iz stava 4 ovog člana, ovlašćeno lice vojne policije po pronalasku sumnjivog sredstva, predmeta ili naprave obezbjeđuje mjesto događaja do dolaska lica u službi u Vojsci obučenih za poslove rukovanja eksplozivnim sredstvima, hemijsko-biološkim i radiološko-nuklearnim sredstvima.“

Član 97

Član 220 mijenja se i glasi:

**„Određivanje lica objekata i prostora
koje obezbjeđuje vojna policija**

Član 220

„Lica, objekte i prostore iz člana 207 stav 1 ovog zakona određuje i način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za obezbjeđivanje propisuje Vlada.“

Član 98

U članu 221 stav 1 riječ „utvrđuje“ zamjenjuje se riječju „donosi“.

Član 99

U članu 228 stav 1 tačka 3 riječi: „vojnu knjižicu“ zamjenjuju se riječima: „legitimaciju vojnog obveznika“.

Član 100

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

Submitted by [Name] to the Faculty of the Divinity School of the University of Chicago in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Thesis Title: [Title]

Thesis Advisor: [Name]

Thesis Committee: [Names]

Thesis Date: [Date]

Thesis Number: [Number]

Thesis Abstract: [Abstract]

Thesis Keywords: [Keywords]

Thesis Summary: [Summary]

TABLE OF CONTENTS

Chapter I: [Chapter Title]	[Page]
Chapter II: [Chapter Title]	[Page]
Chapter III: [Chapter Title]	[Page]
Chapter IV: [Chapter Title]	[Page]
Chapter V: [Chapter Title]	[Page]
Chapter VI: [Chapter Title]	[Page]
Chapter VII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter VIII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter IX: [Chapter Title]	[Page]
Chapter X: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XI: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XIII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XIV: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XV: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XVI: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XVII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XVIII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XIX: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XX: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXI: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXIII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXIV: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXV: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXVI: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXVII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXVIII: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXIX: [Chapter Title]	[Page]
Chapter XXX: [Chapter Title]	[Page]

APPENDICES

Appendix A: [Appendix Title]	[Page]
Appendix B: [Appendix Title]	[Page]
Appendix C: [Appendix Title]	[Page]
Appendix D: [Appendix Title]	[Page]
Appendix E: [Appendix Title]	[Page]
Appendix F: [Appendix Title]	[Page]
Appendix G: [Appendix Title]	[Page]
Appendix H: [Appendix Title]	[Page]
Appendix I: [Appendix Title]	[Page]
Appendix J: [Appendix Title]	[Page]
Appendix K: [Appendix Title]	[Page]
Appendix L: [Appendix Title]	[Page]
Appendix M: [Appendix Title]	[Page]
Appendix N: [Appendix Title]	[Page]
Appendix O: [Appendix Title]	[Page]
Appendix P: [Appendix Title]	[Page]
Appendix Q: [Appendix Title]	[Page]
Appendix R: [Appendix Title]	[Page]
Appendix S: [Appendix Title]	[Page]
Appendix T: [Appendix Title]	[Page]
Appendix U: [Appendix Title]	[Page]
Appendix V: [Appendix Title]	[Page]
Appendix W: [Appendix Title]	[Page]
Appendix X: [Appendix Title]	[Page]
Appendix Y: [Appendix Title]	[Page]
Appendix Z: [Appendix Title]	[Page]

REFERENCES

[References]

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore su: potreba preciziranja nadležnosti ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske, kao i poslova koje vrši Generalštab Vojske; poboljšanje popunjenosti jedinica vojske putem pojednostavljenja postupka prijema u službu u Vojsci Crne Gore, postavljenja i unapređivanja profesionalnih vojnih lica; uvođenje novog stanja u službi u Vojsci, kao i preciziranja vrsti vršioca dužnosti i prava profesionalnih vojnih lica koji su određeni za vršioce dužnosti; dorada odredbi koje se odnose na ocjenjivanje i disciplinske postupke u Vojsci; usaglašavanje ovlašćenja pripadnika vojne policije sa policijskim ovlašćenjima; trajanje službe u Vojsci, kao i pravno-tehničko poboljšanje važećeg Zakona o Vojsci Crne Gore.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje propisi Evropske unije, kao ni međunarodne konvencije sa kojima je trebalo usaglasiti Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

S obzirom da se kadetima ne može odrediti specijalnost prije završetka obrazovanja na vojnim akademijama, ugovorom o obrazovanju kadeta više se neće određivati specijalnost, već će se ona utvrđivati nakon njihovog prijema u službu u Vojsci. Zbog potrebe bližeg preciziranja prava i obaveza kadeta, propisani su obavezni razlozi za raskid ugovora o njihovom školovanju na vojnim akademijama (Član 2 Predloga zakona).

Članom 3 dopunjena je definicija vojne discipline, kako bi propisane discipline greške i disciplinski prestupi u potpunosti odražavali smisao vojne discipline.

S obzirom da se kadetima drugih država, tokom obrazovanja na vojnim akademijama, dodjeljuju činovi, predloženo je da se podzakonskim aktom Ministarstva odbrane propišu činovi i izgled činova koji se dodjeljuju kadetima (član 4 Predloga zakona).

Čl. 7 i 11 Predloga zakona, izmijenjeni su čl. 31 i 39 važećeg Zakona, kojima je propisano materijalno zbrinjavanje Vojske, odnosno poslovi koje obavlja Generalštab Vojske. Naime, predloženom odredbom precizirani su poslovi materijalnog zbrinjavanja Vojske koji će se bliže propisati pravnim aktima, odnosno unutrašnjim aktima Ministarstva odbrane.

Članom 34 Zakona o Vojsci propisane su vrste znakova Vojske i jedinica Vojske, a njihov izgled propisuje Vlada Crne Gore. Uzimajući u obzir promjene u organizaciji Vojske, kao i činjenica da oznake Vojske predstavljaju pitanje iz nadležnosti Ministarstva

odbrane, članom 9 Predloga zakona predloženo je da se aktom Ministarstva odbrane propišu koje jedinice Vojske će imati znakove i njihov izgled.

Članom 10 Predloga zakona izvršeno je usklađivanje člana 38 važećeg Zakona o Vojsci Crne Gore sa Zakonom o odbrani, kao i drugim odredbama Predloga zakona. Najznačajnija novina je ta da ministar odbrane neće određivati sve vršioce dužnosti u Vojsci, već samo vršioce dužnosti za formacijska mjesta u Ministarstvu odbrane i za formacijska mjesta oficira i oficira po ugovoru od čina potpukovnika - kapetana fregate (OF4) do čina general-pukovnik - admiral (OF9). Vršioce dužnosti za formacijska mjesta oficira i oficira po ugovoru u Vojsci do čina majora, kao i vršioce dužnosti za formacijska mjesta podoficira i podoficira po ugovoru u Vojsci određivaće načelnik Generalštaba (član 12 Predloga zakona).

Članom 46 Zakona o Vojsci Crne Gore propisano je da načelnik Generalštaba, po odobrenju ministra, može narediti uzbunjivanje Generalštaba, komandi i jedinica Vojske u slučaju ugroženosti ili procjene da može doći do ugroženosti pripadnika Vojske i objekata koje koristi Ministarstvo, odnosno Vojska. Članom 13 Predloga zakona mijenja se citirani član važećeg zakona, na način što se omogućava uzbunjivanje Vojske ne samo u navedenim situacijama, već i za potrebe uvježbavanja jedinica Vojske.

Članom 16 Predloga zakona izmijenjen je član 49 važećeg Zakona, na način što se vojnici po ugovoru neće primati u službu na osnovu javnog oglasa, već javnog poziva koji će biti otvoren tokom cijele godine do prijema planiranog broja vojnika za tekuću godinu. Na ovaj način se skraćuje procedura prijema, zbog čega je često dolazilo do odustajanja prijavljenih kandidata po oglasu za prijem. Način prijema u službu u Vojsci za ova lica biće preciziran podzakonskim aktom Ministarstva odbrane.

Kao jedan od načina povećanja interesovanja za službu u Vojsci, članom 18 predloga zakona predviđeno je povećanje granice životnog doba za prijem u službu u Vojsci vojnika po ugovoru sa 25 na 30 godina života. Iz ovog razloga podignita je i maksimalna granica trajanja službe u Vojsci za ova lica sa 45 na 50 godina života.

U cilju pojednostavljenja procedura postavljenja, odnosno raspoređivanja lica u službi u Vojsci Crne Gore i unapređivanja profesionalnih vojnih lica bezbjednosne provjere vršiće se za lica za koja se tokom vršenja službe, odnosno tokom obrazovanja prikupe podaci koji ukazuju da njihovo postupanje može imati obilježja bezbjednosnih smetnji (član 24 Predloga zakona). Važećim zakonom propisano je da se ove provjere vrše za sva lica koja se postavljaju, odnosno raspoređuju ili unapređuju. To je izazivalo probleme u primjeni Zakona, jer je dolazilo do situacija da se ista lica više puta provjeravaju tokom jedne godine, što je znatno usporavalo rad Ministarstva odbrane i Vojske.

Članom 27 Predloga zakona propisuje se mogućnost i uslovi za obavljanje volonterskog rada lica u službi u Vojsci van radnog vremena. Važeći Zakon predviđa samo mogućnost dodatnog rada van radnog vremena za ova lica.

Dopunom člana 82 zakona o Vojsci, u cilju sprječavanja zloupotrebe informacija stečenih tokom službe u Vojsci, propisano je da u periodu od dvije godine od prestanka službe bivše lica u službi u Vojsci ne može zasnovati radni odnos u pravnom licu koje je uspostavilo poslovnu saradnju sa Ministarstvom u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme ili informaciono-komunikacione bezbjednosti, dvije godine prije prestanka službe u Vojsci tog lica (član 29 Predloga zakona).

Najvažnija izmjena člana 84 Zakona o Vojsci Crne Gore odnosi se na skraćivanja vremena potrebnog za unapređenje za oficire i podoficire koje nemaju odgovarajuće

znanje stranih jezika sa dvostrukog vremena provedenog u činu, na period od dvije godine dužeg od neophodnog za unapređenje. Zbog specifičnosti muzičke službe i deficitarnosti ovih znanja u Vojsci predloženo je da se za unapređenje podoficira muzičke službe Vojske briše uslov završeni podoficirski kursevi, odnosno podoficirska škola (član 30 Predloga zakona).

U cilju pravilnijeg odlučivanja prilikom vanrednog unapređivanja oficira i podoficira predložena je izmjena člana 88 važećeg Zakona. Naime, članom 33 Predloga zakona smanjen je broj razloga zbog kojih se oficir i podoficiri mogu vanredno unaprijediti. Takođe, uzimajući u obzir značaj dužnosti koji vrše, ovim članom propisani su strožiji uslovi za vanredno unapređivanje u čin pukovnika i generala, odnosno admirala.

Članom 35 Predloga zakona propisano je mirovanja prava i obaveza iz rada i po osnovu rada profesionalnog vojnog lica, kao novo stanje u službi u Vojsci. Profesionalno vojno lice razrješavaće se od dužnosti zbog mirovanja radnog odnosa iz razloga propisanih Zakonom o radu (član 47 Predloga zakona).

S obzirom na nepreciznosti odredbe člana 103 zakona o Vojsci Crne Gore, a koja se odnosi na određivanje vršioca dužnosti u Vojsci, a koja izaziva veliki broj sudskih sporova, bila je neophodna izmjena ovog člana. Predloženom izmjenom se precizno definišu situacije u kojima se mogu odrediti vršiocu dužnosti i koja su prava profesionalnih vojnih lica koja su određena za vršioca dužnosti (član 41 Predloga zakona). Iz istog razloga preciziran je član 104 Zakona o Vojsci Crne Gore, na način što je na jasan način propisano privremeno upućivanje pripadnika Vojske van svog formacijskog mjesta (član 42 Predloga zakona).

Članom 50 Predloga zakona, propisuje se udaljenje od dužnosti lica u službi u Vojsci Crne Gore kojem je, na osnovu bezbjednosne provjere, utvrđeno postojanje bezbjednosne smetnje. Na ovaj način omogućava se da se licima kojima je utvrđena bezbjednosna smetnja za službu u Vojsci, onemoguću dolazak na svoje radno mjesto, dok se ne okonča postupak prestanka službe zbog postojanje bezbjednosne smetnje.

Čl. 54 i 55 Predloga zakona propisano je da se na predlog načelnika Generalštaba, ugovor o usavršavanju može zaključiti sa licem u službi u Vojsci koje se upućuje na usavršavanje koje traje kraće od 6 mjeseci, kao i da je to lice dužno da u službi u Vojsci provede najmanje pet godina nakon povratka sa usavršavanja, ako ugovorom nije drukčije određeno. Navedene izmjene su bile neophodne jer Ministarstvo odbrane upućuje lica u službi u Vojsci na usavršavanja za deficitarna zanimanja gdje troškovi usavršavanja iznose nekoliko desetina hiljada eura. Zbog čega je neophodno stvoriti pravni osnov da se ta lica zadrže u Vojsci najmanje pet godina, odnosno ako odluče da napuste Vojsku prije isteka tog roka, Ministarstvu nakande troškove usavršavanja.

Članom 56 propisana je mogućnost da Ministarstvo odbrane, u cilju prijema u službu u Vojsku, pored studenata stipendira i srednjoškolce. Na ovaj način stvara se mogućnost popune Vojske podoficirima, naročito deficitarnog kadra u vazduhoplovstvu.

U dijelu Predloga zakona kojim se propisuje ocjenjivanje u Vojsci Crne Gore (čl. 59 do 61), novina je da se oficiri čina generala, odnosno admirala ne ocjenjuju što je praksa u većem broju država. Takođe, propisan je način ocjenjivanja lica u službi u Vojsci, nadležnost za predlaganje, odnosno davanje ocjene, kao i način upoznavanja sa istom.

Članom 60 Predloga zakona izmijenjen je član 145 Zakona o Vojsci Crne Gore, na način što je propisano da služba u Vojsci prestaje ako se utvrdi da je profesionalno vojno lice steklo državljanstva druge države. Na ovaj način došlo je do usklađivanja ovog člana sa članom 47 važećeg Zakona, kojim je propisano da u službu u Vojsci može biti primljeno

lice koje ima crnogorsko državljanstvo i nema državljanstvo druge države. Kao novi razlog za prestanak službe profesionlanog vojnog lica propisano je i utvrđivanje korišćenja psihoaktivnih supstanci. Takođe, po prvi put propisani su razlozi za prestanak službe u Vojsci civilnih lica u službi u Vojsci. Do sada razlozi za prestanak njihove službe u Vojsci su bili razlozi propisani zakonima kojima se uređuju prava i obaveze državnih službenika i najmeštenika.

U cilju usklađivanja Zakona o Vojsci Crne Gore sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, propisano je da je isplata jubilarnih nagrada licima u službi u Vojsci Crne Gore obaveza, a ne mogućnost ako su obezbijedena sredstva kako je uređeno važećim zakonom (član 62).

Uzimajući u obzir da je jedan od uslova za prijem u službu u Vojsci neposjedovanje drugog državljanstva osim crnogorskog, članom 68 Predloga zakona, propisano je da sticanje drugog državljanstva je osnov za prestanak službe u Vojsci.

Članom 70 Predloga zakona, u skladu sa članom 145 važećeg zakona, propisani su razlozi za prestanak službe u Vojsci za civilna lica. Na ovaj način izbjegava se supsidijarna primjena propisa za državne službenike i namještenika na ovu kategoriju lica u službi u Vojsci u ovoj oblasti.

Čl. 74 do 80 Predloga zakona mijenjaju se i dopunjuju odredbe poglavlja XVII. Disciplinska i materijalna odgovornost. U odnosu na važeći Zakon propisani su dodatni disciplinski prestupi, određene su situacije kada ne nastupa zastarjelost pokretanja, odnosno vođenja disciplinskog postupka i precizirano je pokretanje postupka za raspravljanje disciplinske odgovornosti zbog disciplinskog prestupa.

Članom 82 Predloga zakona mijenja se član 182 važećeg Zakona, na način što se precizira da u slučaju smrti lica u službi u Vojsci, njegova uža porodica ima pravo na naknadu troškova pogrebne opreme i grobnog mjesta u iznosu od 25 vrijednosti koeficijenta koji se primjenjuje na dan kad je nastupila smrt lica u službi u Vojsci.

U cilju poboljšanja životnog standarda lica u službi u Vojsci Crne Gore, članom 85 Predloga zakona propisana je mogućnost rješavanja stambenih potreba ovih lica putem programa koji donosi Ministarstvo odbrane. Za potrebe otplate stambenog kredita, lica u službi u Vojsci imaće pravo na naknadu dijela ovih troškova. Visinu ove naknade Ministarstvo odbrane će propisati podzakonskim aktom o naknadi troškova lica u službi u Vojsci.

Članom 203 važećeg Zakona, propisana je dužina trajanja službe u Vojsci i to: oficiru i oficiru po ugovoru, podoficiru i podoficiru po ugovoru do navršenih 35 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju i navršenih 55 godina života, a vojniku po ugovoru do navršenih 45 godina života. Članom 89 Predloga zakona propisuje se da služba u Vojsci, oficiru i oficiru po ugovoru, podoficiru i podoficiru po ugovoru služba u Vojsci traje do navršenih 55 godina života i navršenih 40 godina staža osiguranja. Ovim definisanjem otklanjaju se nedoumice iz važećeg zakona i štite prava pripadnika Vojske koji nijesu cijelu karijeru proveli u Vojsci, zbog čega imaju manje beneficiranog staža, odnosno kad navrše 35 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju, ne ispunjavaju uslove za storosnu penziju (40 godina staža osiguranja). Takođe, kako je prije navedeno produženo je trajanje službe u Vojsci za vojnike po ugovoru sa 45 na 50 godina života (član 89 Predloga zakona).

Čl. 91 do 98 izvršeno je usklađivanje ovlašćenja vojne policije sa policijskim ovlašćenjima. Preciziran je način primjene ovlašćenja vojne policije i srazmjernost

upotrebe ovih ovlašćenja. Takođe, dodata su dva nova ovlašćenja vojne policije, i to: Utvrđivanje pristustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci i Protivdiverzioni pregled.

V FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O ANALIZI UTICAJA PROPISA

Predlagač propisa

Ministarstvo odbrane

NAZIV PROPISA

**PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE**

Odjeljak 1: Definisanje problema

- ✓ Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- ✓ Što su uzroci problema?
- ✓ Što su posljedice problema?
- ✓ Ko je oštećen, na koji način i koliko?
- ✓ Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Predlogom zakona preciziraće nadležnosti ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske, kao i poslovi koje vrši Generalštab Vojske; pojednostaviće se postupak prijema u službu u Vojsci, postupak postavljenja i unapređivanja profesionalnih vojnih lica; propisaće se vrste vršioca dužnosti u Vojsci i prava profesionalnih vojnih lica koji su određeni za vršioca dužnosti, unaprijediće se sistem ocjenjivanja i disciplinski postupak u Vojsci i uskladiće se ovlašćenja pripadnika vojne policije sa policijskim ovlašćenjima.

Neadekvatna raspodjela nadležnosti ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske, kao i sprovođenje bezbjednosnih provjera prilikom prijema, postavljenja i unapređivanja profesionalnih vojnih lica značajno je usporavalo upravljanje ljudskim resursima u Vojsci, što dovodi do nedovoljne popunjenosti jedinica Vojske, a što može da ugrozi vršenje misija i zadataka Vojske, ali i ispunjavanja međunarodnih obaveza Crne Gore.

Nedovoljna efikasnost u oblasti upravljanja ljudskim resursima dovođila je do višemjesečnih kašnjenja u postavljenju profesionalnih vojnih lica na odgovarajuća formacijska mjesta. Vršenje bezbjednosnih provjera u postupku prijema u službu, postavljenja i unapređivanja profesionalnih vojnih lica, usporavalo je kadriranje u Vojsci što je značajno usporavalo realizaciju oglasa o prijemu, zbog čega mogu nastati problemi u popuni jedinica Vojske.

Nedonošenjem ovog zakona Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore bi bili oštećeni, na način što bi moglo doći do odlaganja određenih zadataka zbog otežane popune jedinica Vojske Crne Gore.

Nemogućnost pravovremenog kadrovanja u Vojsci, smanjena popunjenost jedinica, značajno bi otežalo planiranje i sprovođenje misija i zadataka Vojske. Takođe, problem bi se uvećao ukoliko Ministarstvo ne bude moglo da u razumnom roku realizuje oglase o prijemu u službu u Vojsku Crne Gore, što često dolazi da prijavljeni kandidati odustaju od postupka prijema.

Odjeljak 2: Ciljevi

- ✓ Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ?
- ✓ Navesti dosljednost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Glavni cilj Predloga zakona je stvaranje uslova za dostizanja optimalne popunjenosti Vojske Crne Gore, kako bi Vojska mogla, u punom kapacitetu, da sprovodi dodijeljene misije i zadatke.

Ovaj cilj je u skladu sa Strategijom odbrane Crne Gore i Strategijski pregledom odbrane Crne Gore.

Odjeljak 3: Opcije

- ✓ Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza pravnog djelovanja).

Jedina funkcionalna opcija je donošenje ovog zakona. Odredbe važećeg zakona koji se odnose na postavljenje, unapređenje i ocjenjivanje profesionalnih vojnih lica, kroz praksu su se pokazale kao nedovoljne da se na efikasan i ekonomičan način upravlja ljudskim resursima u Vojski. Opcija „status quo“ je neprihvatljiva, jer postupci propisani važećim Zakonom pokazali su sporost u donošenju odluka, naročito u oblasti upravljanja ljudskim resursima Vojske.

Odjeljak 4: Analiza uticaja

- ✓ na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - Nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne
- ✓ kakve troškove će primjena propisa stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima),
- ✓ da li su pozitivne posljedice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- ✓ da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija
- ✓ uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenje ovog zakona pozitivno će uticati na Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore. Pravovremena popuna formacijskih mjesta u Vojski najkvalitetnijim kadrom je osnovni uslov za nesmetano vršenje misija i zadataka Vojske. Realizacija oglasa o prijemu u službu u Vojsku Crne Gore u razumnim rokovima, poboljšaće planiranu popunu jedinica Vojske. Unaprijeđeni sistem ocjenjivanja u Vojski olakšaće izbor lica za postavljenje profesionalnih vojnih lica na najodgovornije pozicije.

Primjena ovog zakona neće stvoriti troškove za građane i privredu.

Uzimajući u obzir da Predlog zakona omogućava dalji razvoj Vojske Crne Gore i njeno efikasnije vršenje misija i zadataka, kao i to da se ne stvaraju troškovi za građane i privredu, potpuno je opravdano njegovo donošenje.

Predlog zakona ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata, niti utiče na tržišnu konkurenciju. Primjenom ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja ni biznis barijere.

Odjeljak 5: Procjena fiskalnog uticaja

- ✓ Da li je potrebno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- ✓ Da li je izdvajanje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- ✓ Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- ✓ Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- ✓ Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- ✓ Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihoda za budžet Crne Gore?
- ✓ Obrazložiti metodologiju kojom je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- ✓ Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- ✓ Da li su postojale primjedbe Ministarstva finansija na predlog propisa?
- ✓ Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona nije potrebno izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta Crne Gore, imajući u vidu da predložene izmjene i dopune važećeg zakona nemaju finansijskog uticaja.

S obzirom da sprovođenje ovog zakona neće imati finansijskog uticaja, nije potrebno njihovo ni jednoročno ni dugoročno izdvajanje.

Iz implementacije ovog zakona neće proizići međunarodne finansijske obaveze.

S obzirom da sprovođenje ovog zakona neće imati finansijskog uticaja, nije vršeno planiranje sredstava za njegovu primjenu.

Predlogom zakona predviđeno je donošenje podzakonskih akata Vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane.

Implementacijom ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

S obzirom da sprovođenje ovog zakona neće imati finansijskog uticaja, nije rađen obračun finansijskih sredstava za njegovu primjenu.

Za implementaciju ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Crne Gore, pa nije vršen ni njihov obračun.

S obzirom da se Predlog zakona prvi put upućuje na mišljenje Ministarstvu finansija, nijesu mogle postojati primjedbe na isti.

Predlog zakona prvi put se upućuje na mišljenje Ministarstvu finansija.

Odjeljak 6: Konsultacije zainteresovanih strana

- ✓ naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako
- ✓ naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije)
- ✓ naznačiti glavne rezultate, i kako je input zainteresovanih strana bio uzet u obzir ili zašto nije bio uzet u obzir

U izradi ovog zakona nije korištena eksterna ekspertiza.

Uzimajući u obzir materiju koju uređuje Predlog zakona, odnosno da ne postoji obaveza za sprovođenjem konsultacija za ovu vrstu akata, kao i činjenicu da za implementaciju propisa nijesu potrebna finansijska sredstva, nijesu sprovedene konsultacije prilikom izrade RIA obrasca.

S obzirom da nijesu vršene konsultacije nije ni bilo inputa prilikom izrade predloga propisa i RIA obrasca.

Odjeljak 7: Monitoring i evaluacija

- ✓ Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- ✓ Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- ✓ Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- ✓ Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ne predviđaju se prepreke za implementaciju ovog zakona.

Da bi se ispunili ciljevi ovog zakona, Ministarstvo odbrane će donijeti podzakonske akte za njegovo sprovođenje, odnosno predložiti donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Vlade Crne Gore. Nakon njihovog donošenja stvoriće se uslovi za potpunu primjenu ovog zakona, a naročito u oblasti upravljanja ljudskim resursima u Vojsci.

Glavni indikatori za mjerenje ispunjenosti ciljeva ovog zakona biće prijem u službu novih pripadnika Vojske, blagovremena postavljenja na formacijska mjesta, odnosno raspoređivanja lica u službi u Vojsci, optimalna popunjenost jedinica Vojske, visoka borbena spremnost Vojske, što će se u krajnjem izraziti kroz uspješno izvršavanje misija i zadataka Vojske Crne Gore. Svi navedeni ciljevi biće izraženi kroz izvještaj o radu Ministarstva odbrane i izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore.

Ministarstvo odbrane će biti zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluaciju primjene ovog zakona.

Datum i mjesto

10.2.2025. godine

MINISTAR ODBRANE

Dragan Krapovic

